
Marine Weather Forecast for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria

Forecast valid as of 03-Mar-2025 0900 GMT

All times are local.

Today

Winds: NW, 15-20 kts.

Waves: NW, 3-4 feet, 11-12 sec.

No currents available.

Tonight

Winds: NW, 15-20 kts.

Waves: NW, 3-4 feet, 5-6 sec.

No currents available.

Tuesday

Winds: NW, 10-15 kts.

Waves: N, 3-4 feet, 5-6 sec.

No currents available.

Tuesday Night

Winds: NW, 15-20 kts.

Waves: NW, 3-4 feet, 5-6 sec.

No currents available.

Wednesday

Winds: NW, 10-15 kts.

Waves: N, 3-4 feet, 5-6 sec.

No currents available.

Wednesday Night

Winds: NW, 10-15 kts.

Waves: NW, 3-4 feet, 5-6 sec.

No currents available.

Thursday

Winds: NW, 15-20 kts.

Waves: N, 3-4 feet, 8-9 sec.

No currents available.

Thursday Night

Winds: NW, 10-15 kts.

Waves: NW, 3-4 feet, 4-5 sec.

No currents available.

Friday

Winds: NW, 10-15 kts.

Waves: NW, 3-4 feet, 17-18 sec.

No currents available.


Friday Night

Winds: NW, 10-15 kts.


Waves: NW, 3-4 feet, 16-17 sec.

No currents available.


Wind & Wave Forecast for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria from 03-Mar-2025 08:00:00 to 19-Mar-2025 08:00:00




Met Forecast for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria from 03-Mar-2025 06:00:00 to 10-Mar-2025 06:00:00




Wave Height (ft) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 03-Mar-2025 09:00:00




Wave Period (sec) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 03-Mar-2025 09:00:00




Winds (kts) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 03-Mar-2025 09:00:00




Surface Currents for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 02-Mar-2025 00:00:00




Surface Pressure (mb) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 03-Mar-2025 06:00:00




Surface Pressure (mb) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 04-Mar-2025 06:00:00




Surface Pressure (mb) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 05-Mar-2025 06:00:00



Air Temperature (C) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 03-Mar-2025



Air Temperature (C) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 03-Mar-2025



Air Temperature (C) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 03-Mar-2025

